

MAYEBISI YA MISALA YA GCR

To lingi koyebisa bino ete lisanga ya ba Grecs po na ba Réfugiés eko **banda koyamba bosenga na bino na nzela ya telephone oyo ba bengi GCR Helpline**, esika bokoki kobenga pe kotinda ba message pona lisungi ya Social, avocat to pe psychologue. Bokoki kobenga na ba numero oyo bozo mona na ba tableau oyo eza na se, kolandisama na esika ovandi to pe monoko olobaka. Pe toko meka kolukela bino avocat, to pe assistant social na tango moke.

Tango ozo koma pe kotinda bosenga na yo, esengeli ko preciser makambu oyo

(biloko oyo):

- 1) Esika nini (bipayi wapi) ya Grece ozali
- 2) Bosenga nayo eza nini? (lisungi ya lolenge nini ozali na yango posa)
- 3) Monoko nini olobaka pe olingi koloba?

Ba moyens ya communication ezali boye:



- 1) Okoki kobenga biso na appel normal na ba numeros oyo
- 2) Okoki kobenga biso na nzela ya Viber καὶ WhatsApp
- 3) Okoki kotindela biso ba messages na nzela ya Viber καὶ WhatsApp

ATTICA REGION – Monday 9:00-12:00

Arabic

6936543493



Farsi / Dari	6907035832
Lingala/ French	6948065771
Kurmanji / Sorani	6907035845
Pashtu	6936543490
Turkish	6936543491

THESSALONIKI REGION Monday till Friday 9:00 - 16:00	
Arabic	6936543485
French	6906115474
Farsi / Dari	6936543501
Somali	6936543431

Lokola makambu to pe situation ezali lolenge oyo ezali, toko senga na bino d'avance patient pe comprehension pe tolaki bino kosala oyo esengeli pona kosunga.

Matondo Mingi,

Lisanga ya ba Grec po na Ba Réfugiés.